



Kotara 4 | Term 4

Mmetse

Mathematics

Puku ya Mošomo ya Morutwana
Learner Activity Book

Sepedi | English

Tšweletšo ya puku ye ya mešomo e kgonagetše ka lebaka la tirišano ya sehlopha sa Bala Wande-Magic Classroom ka therišano le sehlopha seo se netefaditšego sa go bopša ke batho go tšwa diyunibesithing tše mmalwa, mekgatlo ya mmetse ya go se laolwe ke mmušo (NGOs) le Kgoro ya Thuto ya Motheo. Didirišwa tše di tšeela mošomo woo o dirilwego ka dipukung tša mešomo tša Kgoro ya Thuto ya Motheo, dipeakanyo tša dithutišo tša go tsenelelana tše di šetšego di le gona (GPLMS, Jika iMfundu, NECT le TMU). Mapokisi a didirišwa tša Bala Wande a ngwetšwe ka kgokagano le Jade Education. Mapokisi a neelana ka didirišwa tša boleng bja godimo tše di lego karolo ye bohlokwa ya lenaneo la go ruta le go ithuta.

The development of this workbook was carried out by the collaborative *Bala Wande-Magic Classroom Collective team* in consultation with a reference team made up of individuals from several universities, mathematics NGOs and the Department of Basic Education. These materials draw on the DBE workbooks and existing iterations of lesson plans (GPLMS, Jika iMfundu, NECT and TMU). The Bala Wande manipulative boxes were designed in consultation with Jade Education. The boxes provide high quality materials which are an integral part of the teaching and learning programme.

Artist: Mary-Anne Hampton

www.fundawande.org

ISBN: 978-1-77630-637-4

Version 3: 2024



Anyone is free to **share** (copy and redistribute the material in any medium or format) or **adapt** (remix, transform and build on the material for any purpose), provided that you credit the work as follows:
Bala Wande, Mmetse Puku ya Mošomo ya Morutwana, Mphato 1, Kotara 4, CC BY 4.0.

You may not add terms or measures that legally restrict others from doing anything the licence permits.

For more information: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DITENG | CONTENTS

BEKE 1 • GO ŠOMA KA DIPALO WEEK 1 • WORKING WITH NUMBERS.....	2
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Hwetša palo yeo e tlogetšwego Find the missing number.....	2
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Hwetša palo yeo e tlogetšwego Find the missing number.....	4
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Go hlakantšha le go ntšha Addition and subtraction.....	6
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Dipalo tša go fihla go 99 – go bala le go lemoga Numbers up to 99 – counting and recognition.....	8
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation.....	10
BEKE 2 • DIPALO TŠA GO FIHLA GO 99 WEEK 2 • NUMBERS UP TO 99.....	12
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Dipalo tša go fihla go 99 – go bala le go lemoga Numbers up to 99 – counting and recognition.....	12
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Dipalo tša go fihla go 99 – go bala le go lemoga Numbers up to 99 – counting and recognition.....	14
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Go beakanya le go bapetša dipalo Ordering and comparing numbers	16
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Go beakanya le go bapetša dipalo Ordering and comparing numbers	18
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation.....	21
BEKE 3 • TŠHELETE, GO HLAKANTŠHA LE GO NTŠHA	
WEEK 3 • MONEY, ADDITION AND SUBTRACTION.....	23
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go šoma ka tšelete Working with money	23
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go balela tšelete Money calculations	25
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha (kamano ya tšelete) Addition and subtraction word problems (money context).....	27
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha (kamano ya tšelete) Addition and subtraction word problems (money context).....	29
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation.....	31
BEKE 4 • GO HLAKANTŠHA, GO NTŠHA LE DIPATERONE	
WEEK 4 • ADDITION, SUBTRACTION AND PATTERNS.....	33
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go hlakantšha le go ntšha Addition and subtraction	33
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go hlakantšha le go ntšha Addition and subtraction	35
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Dipateronepalo le dipaterone tša tšeometriki Number and geometric patterns	37
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Dipateronepalo Number patterns.....	39
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation.....	42
BEKE 5 • NAKO LE MARARANTŠU WEEK 5 • TIME AND WORD PROBLEMS.....	43
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Nako - mosegare, bošego, maabane, lehono, gosasa Time – day, night, yesterday, today, tomorrow.....	43
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Nako - dikgwedi tša ngwaga le matšatši a beke Time – months of the year and days of the week	45
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha Addition and subtraction word problems	47

LETŠATŠI 4 • DAY 4	Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha	49
	Addition and subtraction word problems	
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	51
BEKE 6 • GO RIPA GARE KA GO LEKANA, GO PEDIFATŠA LE GO RIPA GARE		53
WEEK 6 • SYMMETRY, DOUBLING AND HALVING		
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Go ripa gare ka go lekana Symmetry	53
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Go ripa gare ka go lekana Symmetry	55
LETŠATŠI 3 • DAY 3	Go pedifatša le go ripa gare Doubling and halving.....	57
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Go pedifatša le go ripa gare Doubling and halving.....	59
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	61
BEKE 7 • GO HLOPHA LE GO ABELANA WEEK 7 • GROUPING AND SHARING		63
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Go hlopha Grouping.....	63
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Go abelana Sharing.....	65
LETŠATŠI 3 • DAY 3	Go hlopha le go abelana Grouping and sharing.....	67
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Go hlopha le go abela ka mašaledi Grouping and sharing with remainders.....	69
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	71
BEKE 8 • TLHAKANTŠHOPOELETŠO, GO PEDIFATŠA LE GO RIPA GARE		73
WEEK 8 • REPEATED ADDITION, DOUBLING AND HALVING		
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Tlhakantšhopoeletšo Repeated addition	73
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Tlhakantšhopoeletšo Repeated addition	75
LETŠATŠI 3 • DAY 3	Go pedifatša le go ripa gare Doubling and halving.....	77
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Go pedifatša le go ripa gare Doubling and halving.....	79
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	81
DIDIRIŠWA RESOURCE		83
Moswaso wa go hlakantšha Addition fun.....		83



Go šomiša Puku ya Mošomo ya Morutwana ya Bala Wande

Puku ye ya Mošomo ya Morutwana e na le mešongwana yeo e beakanyeditšwego matšatši a 40 a go ruta ka Kotara ya 4. Go na le mešongwana ya phapoši ka moka, mešongwana ka botee le dipapadi tša barutwana tša go ralokwa ka bobedi le ka dihlopha. Dikarabo tša mešongwana di ka ngwalwa ka pukung ye.

Mešongwana ka gare ga puku ye e ngwadilwe ka mokgwa wa malemepedi. Tshepo ya rena ke go re go tšweletša mešongwana ka maleme a mabedi go tla thuša barutwana go tlwaela mantšu a mmetse ka Leleme la Gae le ka Seisemane. Go dira ka mokgwa woo go tla thuša go tlabela barutwana ka ditlabela tša go ithuta mmetse bophelo ka moka.

Ge barutwana ba šoma mešongwana ya puku ye ya mešomo go ya ka peakanyo ya tšatši ka tšatši, ka kotara ye nngwe le ye nngwe, ba tla kgona go fetša kharikhulamo ka moka ya mmetse ya ngwaga. Re tshepa gore mešongwana ye e tla ba tsela ya go kgahliša ya go ba thuša go hwetša tsebo ya motheo ya mmetse.

Mathomo a letšatši le lengwe le le lengwe le leswa go bontšhitšwe ka sefoka se sekhubedu.

BEKE • WEEK 2

LETŠATŠI 1 • DAY 1

Go nyalyanya, go hlaola le go bala go ya go 5
Matching, sorting and counting up to 5



Ka tlase ga sefoka go na le seswantšho sa go ela seo se akaretšago tatelano ya mešongwana ya letšatši.




Mmetse wa Hlogo ke mošongwana wa mathomo wa letšatši le lengwe le le lengwe. Morutiši o tla eta mošongwana wo pele. Papadi ye e ka ralokwa letšatši lefe goba lefe la beke.

Seswantšho se ke leswao la mošongwana wa kgodišo ya kgopoloo woo o etwago pele ke morutiši.




Matlakala a mangwe ka moka ka pukung ye, a diretšwe morutwana gore a šome ka boyena goba ka dihlopha ka tlhahlo le thekgo ya morutiši. Go ka ba le matlakalatšhomelo goba dipapadi, go teefatša mareo ao a rutilwego letšatšing leo. Dipapadi di tšweletšwa ka go šomiša dikhathune tša barutwana ba bontšha ka fao papadi e swanetšego go ralokwa ka gona.

I Khalara diswantšho tše pedi tše di swanago.
Colour two pictures that are the same.



Ditaelo ka moka le tshedimimošo di filwe ka Sepedi tša fetolelwaa go Seisemane.



Matlakalatšhomelo a barutwana a na le mohlala woo o šetšego o dirilwe (o bontšhitšwe ka mmala wo mopududu ka morago le ka phensele ye khubedu).

Letšatši la bo 5 la beke ye nngwe le ye nngwe le beakanyeditšwe teefatšo le kelo.

Using the Bala Wande Learner Activity Book

This Learner Activity Book has activities planned for 40 days of teaching in Term 4. There are concept development activities, individual learner activities and games for learners to play in pairs and groups. Answers to the activities can be written in this book.

The material is presented using a bilingual format. We hope that presenting the activities in two languages will help learners to become familiar with maths words in both their home language and in English. This will equip them for lifelong learning of maths.

If learners work systematically through these workbook-style activities every day and every term, they will cover the whole maths curriculum for the year. We hope that these activities will be a fun way to help them acquire foundational maths knowledge.

The start of each new day is shown with a red banner.



Underneath the banner is a flow diagram that summarises the sequence of activities for the day.




Mental Maths is the first activity every day. The teacher will lead this activity. You can play the game any day of the week.

This icon marks the concept development activity that the teacher will lead.




All the other pages in the book are for learners to work on independently or in groups with guidance and support from the teacher. They may be worksheets or games that will consolidate the concepts covered that day. Games are presented using cartoons of learners to show how the game should be played.

1 Khalara diswantšho tše pedi tše di swanago.
Colour two pictures that are the same.



All instructions and information are given in Sepedi with an English translation below.



Learner worksheets have a worked example (indicated by the grey background and the red pencil).

Day 5 of each week is planned for consolidation and assessment.



LETŠATŠI 1 • DAY 1

Hwetša palo yeo e tlogetšwego

Find the missing number

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

MEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIES

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Hwetša palo yeo e tlogetšwego. Ngwala lefokopalo la go fapano mo mothalong o šomiša dipalo tša go swana.

Find the missing number. Write a different number sentence on the line using the same numbers.

$7 + \underline{8} = 15$				
<table border="1"> <tr> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>$15 - 7 = 8$</td> </tr> </table>	15	7	8	$15 - 7 = 8$
15				
7	8			
$15 - 7 = 8$				

$\underline{\quad} + 6 = 11$				
<table border="1"> <tr> <td>11</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	11	\quad	6	\quad
11				
\quad	6			
\quad				

$9 + \underline{\quad} = 12$				
<table border="1"> <tr> <td>12</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	12	\quad	9	\quad
12				
\quad	9			
\quad				

$8 + \underline{\quad} = 14$				
<table border="1"> <tr> <td>14</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>\quad</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	14	8	\quad	\quad
14				
8	\quad			
\quad				

$\underline{\quad} + 9 = 18$				
<table border="1"> <tr> <td>18</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	18	\quad	9	\quad
18				
\quad	9			
\quad				

$9 + \underline{\quad} = 16$				
<table border="1"> <tr> <td>16</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	16	\quad	9	\quad
16				
\quad	9			
\quad				

$17 - \underline{\quad} = 9$				
<table border="1"> <tr> <td>17</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	17	\quad	9	\quad
17				
\quad	9			
\quad				

$13 - \underline{\quad} = 8$				
<table border="1"> <tr> <td>13</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	13	\quad	8	\quad
13				
\quad	8			
\quad				

$12 - \underline{\quad} = 6$				
<table border="1"> <tr> <td>12</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	12	\quad	6	\quad
12				
\quad	6			
\quad				





$11 - \underline{\quad} = 7$				
<table border="1"> <tr> <td>11</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	11	\quad	7	\quad
11				
\quad	7			
\quad				

$14 - \underline{\quad} = 5$				
<table border="1"> <tr> <td>14</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	14	\quad	5	\quad
14				
\quad	5			
\quad				

$13 - \underline{\quad} = 9$				
<table border="1"> <tr> <td>13</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>\quad</td> </tr> </table>	13	\quad	9	\quad
13				
\quad	9			
\quad				

2 Hwetša palo yeo e tlogetšwego. Palo yeo e lego gare ke palomoka.

The number in the middle is the total. Find the missing number.



3 Rarolla o be o khalare.

Solve and colour.

$13 - \underline{6} = 7$	
$14 - \underline{12} = 2$	
$15 - 8 = \underline{\quad}$	
$18 - 7 = \underline{\quad}$	
$11 - \underline{\quad} = 6$	
$13 - \underline{\quad} = 10$	
$12 - 2 = \underline{\quad}$	
$11 - 9 = \underline{\quad}$	
$17 - \underline{\quad} = 9$	
$15 - \underline{\quad} = 6$	
$16 - 3 = \underline{\quad}$	
$12 - 8 = \underline{\quad}$	

- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hwetša palo yeo e tlogetšwego

Find the missing number

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

MEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIES

PAPADI
GAME


KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENT


MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


I Hwetša palo yeo e tlogetšwego. Ngwala lefokopalo la go fapana mo mothalong o šomiša dipalo tša go swana.


Find the missing number. Write a different number sentence on the line using the same numbers.


$15 - \underline{\quad} = 6$



$\underline{9 + 6 = 15}$


$\underline{\quad} - 7 = 4$

$\underline{\quad}$


$16 - \underline{\quad} = 8$

$\underline{\quad}$


$\underline{\quad} + 5 = 13$

$\underline{\quad}$


$\underline{\quad} + 8 = 14$

$\underline{\quad}$


$5 + \underline{\quad} = 11$

$\underline{\quad}$


$\underline{\quad} - 9 = 7$

$\underline{\quad}$

$\underline{\quad} - 3 = 8$

$\underline{\quad}$

$17 - \underline{\quad} = 8$

$\underline{\quad}$



$\underline{\quad} + 8 = 12$

$\underline{\quad}$

$7 + \underline{\quad} = 14$

$\underline{\quad}$

$\underline{\quad} + 7 = 13$

$\underline{\quad}$




- 2** Bagwera ba babedi ba na le dikarata tšeо di dirago palo ya go swana ge di hlakana. Hwetša palo yeo e tlogetšwego.

Two friends have cards that add up to the same number. Find the missing number.

5	3	2		4	2	4	
<u>5</u>	<u>3</u>	<u>2</u>		<u>4</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	
$\underline{5} + \underline{3} + \underline{2} = \underline{10}$				$\underline{\quad} + \underline{2} + \underline{4} = \underline{10}$			
2	6	2		4	1		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$				$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$			
3	3	6		2	2		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$				$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$			

- 3** Feleletša gore o hwetše palo ya ka godimo.

Complete to match the number at the top.

		
 q	 15	 16
$13 - \underline{\quad}$	$9 + \underline{\quad}$	$8 + \underline{\quad}$
$17 - \underline{\quad}$	$4 + \underline{\quad}$	$7 + \underline{\quad}$
$11 - \underline{\quad}$	$7 + \underline{\quad}$	$14 + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} - 5$	$\underline{\quad} + 5$	$\underline{\quad} - 4$
$\underline{\quad} - 9$	$\underline{\quad} + 8$	$\underline{\quad} - 2$
$\underline{\quad} - 3$	$\underline{\quad} + 6$	$\underline{\quad} - 3$

Go hlakantšha le go ntšha

Addition and subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

MEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIES


PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Ngwala mafokopalo a mane a go fapano go tafola ye nngwe le ye nngwe ya palo.

Write four number sentences for each number table.

 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">14</td></tr> <tr><td>8</td><td>6</td></tr> </table>	14		8	6	$\underline{8} + \underline{6} = \underline{14}$ $\underline{6} + \underline{8} = \underline{14}$	$\underline{14} - \underline{6} = \underline{8}$ $\underline{14} - \underline{8} = \underline{6}$
14						
8	6					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">11</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </table>	11		5		$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
11						
5						
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">15</td></tr> <tr><td></td><td>9</td></tr> </table>	15			9	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
15						
	9					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">16</td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> </table>	16		7		$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
16						
7						
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">12</td></tr> <tr><td></td><td>4</td></tr> </table>	12			4	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
12						
	4					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">13</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </table>	13		5		$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
13						
5						

2 Rarolla marara a o be o ngwale tlhaka ka tlase ga karabo.

Solve the problems and write the letter underneath the answer.

$$9 + 3 = \underline{12}$$

A

$$9 + 6 = \underline{\quad}$$

G

$$9 + 9 = \underline{\quad}$$

U

$$9 + 10 = \underline{\quad}$$

D

$$8 + 3 = \underline{\quad}$$

R

$$8 + 5 = \underline{\quad}$$

T

$$8 + 8 = \underline{\quad}$$

A

$$8 + 9 = \underline{\quad}$$

K

$$8 - 5 = \underline{\quad}$$

D

$$7 + 7 = \underline{\quad}$$

E

$$10 + 10 = \underline{\quad}$$

U

$$20 - 10 = \underline{\quad}$$

I

$$13 - 4 = \underline{\quad}$$

D

$$13 - 8 = \underline{\quad}$$

P

$$12 - 6 = \underline{\quad}$$

A

$$12 - 4 = \underline{\quad}$$

O

$$11 - 4 = \underline{\quad}$$

L

$$12 - 8 = \underline{\quad}$$

I

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="text"/>																	




Papadi: Saluta

Game: Salute

Ralokang ka dikarata tša lena tša dipalo 0–10.

Play with your 0–10 number cards.



Tšwelang pele ka go raloka go fihlela yo mongwe le yo mongwe a e ba le dibaka tše dintši tša go raloka a šomiša dikarata tša go fapafapano go itlwaetša go hlakantšha le go ntšha.

Keep playing until everyone has had lots of turns using different cards to practise addition and subtraction.

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

MEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIES

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLO
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

Tšhate ya dikwere tša 100

100 square

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- I Bagwera ba babedi ba na le dikarata tšeо di dirago palo ya go swana ge di hlakana. Hwetša palo yeo e tlogetšwego.
Two friends have cards that add up to the same number. Find the missing number.

5	3	5		4	2	7	
<u>5</u>	<u>3</u>	<u>5</u>		<u>4</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	
$5 + \underline{ } + \underline{ } = 13$	$\underline{ } + 2 + 7 = 13$						
5	6	2		4	1		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
$\underline{ } + \underline{ } + \underline{ } = \underline{ }$	$\underline{ } + \underline{ } + \underline{ } = \underline{ }$						
4	4	6		7	5		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
$\underline{ } + \underline{ } + \underline{ } = \underline{ }$	$\underline{ } + \underline{ } + \underline{ } = \underline{ }$						

2 Ngwala tlhaka ye nngwe le ye nngwe ka lepokising la maleba.

Write each letter in the correct box.

I	2	3	A	5	6	R	8	q	10
II	12	13	E	15	16	17	18	19	I
21	P	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	S	34	35	H	37	38	I	40
41	N	43	44	45	46	47	48	49	E
N	52	53	G	55	56	57	K	59	A
61	62	63	64	G	66	O	68	B	70
A	72	L	74	A	76	77	78	D	80
81	82	83	84	85	I	87	88	89	90
q1	P	q3	q4	A	q6	L	q8	O	100

4  A	7	14	20	22	33	36	39	42	50	51	54
58	60	65	67	69	71	73	75				
79	86	92	95	97	99						

3 Khalara dipalo.


Colour the numbers.


10 go ya go 20	10 to 20	21 go ya go 30	21 to 30	31 go ya go 40	31 to 40						
(15)	(22)	(35)	(12)	(30)	(31)	(20)	(21)	(40)	(11)	(23)	(38)
(29)	(40)	(41)	(24)	(34)	(49)	(27)	(34)	(43)	(30)	(40)	(50)
(25)	(12)	(18)	(35)	(30)	(19)	(20)	(31)	(29)	(10)	(20)	(32)


LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET


- 1** Hwetša palo yeo e tlogetšwego. Ngwala lefokopalo la go fapana mo mothalong o šomiša dipalo tša go swana.


Find the missing number. Write a different number sentence on the line using the same numbers.


$15 - \underline{6} = 9$			
			
<table border="1"><tr><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td></tr></table>	15	6	9
15			
6	9		
$6 + 9 = 15$			

$\underline{\quad} - 7 = 4$		
		
<table border="1"><tr><td>7</td><td>4</td></tr></table>	7	4
7	4	
$\underline{\quad}$		

$16 - \underline{\quad} = 8$		
		
<table border="1"><tr><td>16</td></tr><tr><td>8</td></tr></table>	16	8
16		
8		
$\underline{\quad}$		

$\underline{\quad} + 5 = 13$		
		
<table border="1"><tr><td>13</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	13	5
13		
5		
$\underline{\quad}$		

$\underline{\quad} + 8 = 14$		
		
<table border="1"><tr><td>14</td></tr><tr><td>8</td></tr></table>	14	8
14		
8		
$\underline{\quad}$		

$5 + \underline{\quad} = 11$		
		
<table border="1"><tr><td>11</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	11	5
11		
5		
$\underline{\quad}$		

- 2** Bagwera ba babedi ba na le dikarata tšeо di dirago palo ya go swana ge di hlakana. Hwetša palo yeo e tlogetšwego.

Two friends have cards that add up to the same number. Find the missing number.

6	5	4		3	9	
$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$					
3	8	3		7	5	
$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$					

3

Ngwala dipalo tše di tlago
pele ga tše.

Write the number that comes before.

____ 22

____ 45

____ 69

____ 88

Ngwala dipalo tše di tlago
morago ga tše.

Write the number that comes after.

30 ____

55 ____




79 ____

99 ____

4

Hwetša palo yeo e tlogetšwego. Palo yeo e lego gare
ke palomoka.

The number in the middle is the total. Find the missing number.



5 Rarolla o be o khalare.

Solve and colour.

$13 - 0 = \underline{13}$		$17 - \underline{\quad} = 7$	
$11 - 8 = \underline{\quad}$		$15 - 3 = \underline{\quad}$	
$19 - \underline{\quad} = 10$		$12 - \underline{\quad} = 7$	
$11 - 9 = \underline{\quad}$		$16 - 8 = \underline{\quad}$	
$14 - 3 = \underline{\quad}$		$12 - \underline{\quad} = 8$	
$16 - \underline{\quad} = 9$		$14 - \underline{\quad} = 8$	



LETŠATŠI 1 • DAY 1

Dipalo tša go fihla go 99 – go bala le go lemoga

Numbers up to 99 – counting and recognition

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

GO BALA
KA GO TSHELA
SKIP COUNTING


















PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Ngwala lefokopalo o be o khalare dipoloko go bontšha dipalo.

Write a number sentence and draw dots in the ten frames to show the numbers.

13	 $10 + 3$		
16	 $10 + 6$		
11			
15			
19			
12			
17			
14			
18			
20			

2 Bala o eya pele.

Count forwards.

33	34	 35	36							42
----	----	--	----	--	--	--	--	--	--	----

78	79									
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	22	24	26							
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

3 Bala o boela morago.

Count backwards.


50	49	 48	47							
----	----	--	----	--	--	--	--	--	--	--

26	25									
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

42	40	38	36							
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--


4 Kopantšha marontho ka go bala ka bo2.

Join the dots by counting in 2s.



5 Kopantšha marontho ka go bala ka bo5.

Join the dots by counting in 5s.





LETŠATŠI 2 • DAY 2

Dipalo tša go fihla go 99 – go bala le go lemoga

Numbers up to 99 – counting and recognition

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

GO BALA
KA GO TSHELA
SKIP COUNTING

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLO
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMEOLO
WORKSHEETS

I Feleletša paterone. Swaya mapokisi a maleba.

Complete the pattern. Tick the correct boxes.

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bala o eya pele
Count forwards



Bala o boela morago
Count backwards



ka bol
in 1s

ka bo2
in 2s

ka bo5
in 5s



71	70	69	68	67	66	65	64	63	62
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bala o eya pele
Count forwards



Bala o boela morago
Count backwards



ka bol
in 1s

ka bo2
in 2s

ka bo5
in 5s



45	50								90
----	----	--	--	--	--	--	--	--	----

Bala o eya pele
Count forwards



Bala o boela morago
Count backwards



ka bol
in 1s

ka bo2
in 2s

ka bo5
in 5s



10		30		50					
----	--	----	--	----	--	--	--	--	--

Bala o eya pele
Count forwards



Bala o boela morago
Count backwards



ka bol
in 1s

ka bo2
in 2s

ka mal0
in 10s



2 Khalara dipalo tše godimo ga tšate ya 100.

Colour these numbers on the 100 square.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Talamorogo go yeo e lego
godimo ka 10 go feta 5

10 more than 5

Talamorogo go yeo e lego
tlase ka 5 go 50

5 less than 50

Talamorogo go yeo e lego
godimo ka 4 go feta 20

4 more than 20

Talamorogo go yeo e tlago
ka morago ga 41

comes after 41

Talaleratadima go yeo e lego
godimo ka 10 go feta 66

10 more than 66

Talaleratadima go pedifatšo
ya 8

double 8

Talaleratadima go yeo e lego
godimo ka 2 go feta 54

2 more than 54

Khubedu go yeo e lego tlase
ka 10 go 71

10 less than 71

Khubedu go yeo e lego
magareng ga 86 le 88

in between 86 and 88

Talaleratadima go yeo e tlago
ka morago ga 25

comes after 25

Khubedu go yeo e lego godimo
ka 3 go feta 80

3 more than 80

Talamorogo go yeo e lego
godimo ka 10 go feta 23

10 more than 23

Khubedu go yeo e tlago pele
ga 80

comes before 80

Khubedu go yeo e lego tlase
ka 2 go 90

2 less than 90

Talaleratadima go yeo e lego
magareng ga 35 le 37

in between 35 and 37

Khubedu go yeo e lego tlase
ka 10 go 96

10 less than 96

Go beakanya le go bapetša dipalo

Ordering and comparing numbers

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

GO BALA
KA GO TSHELA
SKIP COUNTING


PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT


MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Nyalantšha.

Match.



2



Thala sebolepego seo e lego sa ...


Draw the shape that is ...

mathomo 1 st		bošupa seventh	
bosenyane ninth		bo3 3 rd	
bo6 6 th		bo5 5 th	
bone fourth		bo8 8 th	
bo10 10 th		bobedi second	
pele ga before		morago ga after	

3

Thala sediko go kolobe ya botshelela go tloga go la nngele.

Circle the
sixth pig
from the left.



Thala sediko go segwaqwa sa bosenyane go tloga go la go ja.

Circle the
ninth frog
from the right.



Thala sediko go legotlo la boraro go tloga go la go ja.

Circle the
third mouse
from the right.



Thala sediko go mmutla wa bohlano go tloga go la nngele.

Circle the
fifth rabbit
from the left.



Thala sediko go katse ya mathomo go tloga go la nngele.

Circle the
first cat
from the left.



Thala sediko go maribiši a ma⁴ go tloga go la go ja.

Circle 4 owls,
starting from
the right.



Thala sediko go dirurubele tše 7 go tloga go la nngele.

Circle 7 butterflies,
starting from
the left.



Thala sediko go dithutlwā tše 2 go tloga go la go ja.

Circle 2 giraffes,
starting from
the right.



Thala sediko go maganse a ma⁴ go tloga go la go ja.

Circle 4 swans,
starting from
the right.



Thala sediko go ditau tše 8 go tloga go la nngele.

Circle 8 lions,
starting from
the left.



Go beakanya le go bapetša dipalo

Ordering and comparing numbers

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSGO BALA
KA GO TSHELA
SKIP COUNTINGPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLO
CONCEPT DEVELOPMENTLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**Papadi: Bingo**



Game: Bingo

Tswalela mahlo a gago o šupe palo godimo ga tšhate ya 100. Khupetša palo yeo ka sebaledi ge e le gore o na le yona godimo ga poroto ya gago ya Bingo. Ge go se na yoo a nago le palo yeo, dumelela moraloki wa 2 a kgethe palo ye nngwe.

Close your eyes and point to a number on the 100 square. Cover that number with a counter if you have it on your Bingo board. If neither of you has the number, let Player 2 choose another number.

Ga ke na 54 godimo
ga poroto ya ka.

I don't have 54
on my board.



Motho wa mathomo wa go khupetša dipalo ka moka godimo ga poroto ya Bingo ya gagwe ke mofenyi.

The first person to cover all the numbers on their Bingo board is the winner.

Poroto ya Bingo 1

Bingo board 1

33	2	42
64	58	99
14	76	27

Poroto ya Bingo 2

Bingo board 2

51	48	23
88	62	15
1	35	74

Poroto ya Bingo 3

Bingo board 3

93	15	47
54	6	28
31	67	84



Poroto ya Bingo 4

Bingo board 4

39	64	4
76	91	42
21	53	19

1 Tlatša dipalo tšeо di tlogetšwego mo methalopalong.


Fill in the missing numbers on the number lines.



2 Tlatša dipalo mothalopalong o be o ngwale ditlhaka tšeо di tlogetšwego.


Write the correct letters above the correct numbers on the number line.

$31 \rightarrow$	M	$30 \rightarrow$	A	$32 \rightarrow$	O	$27 \rightarrow$	L	$33 \rightarrow$	G	$37 \rightarrow$	W
$36 \rightarrow$	Š	$35 \rightarrow$	T	$34 \rightarrow$	E	$43 \rightarrow$	S	$28 \rightarrow$	E	$38 \rightarrow$	E
$40 \rightarrow$	M	$45 \rightarrow$	K	$47 \rightarrow$	P	$44 \rightarrow$	E	$41 \rightarrow$	O	$49 \rightarrow$	N
$48 \rightarrow$	E	$50 \rightarrow$	G	$46 \rightarrow$	E						



3 Ngwala palo yeo e tlagо pele le morago ga palo yeo e filwego.

Write the number that comes before and after.



LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**1**

Thala sediko go mmutla wa bone go tloga go la go ja.

Circle the fourth rabbit from the right.



Thala sediko go legotlo la bobedi go tloga go la nngele.

Circle the second mouse from the left.



Thala sediko go mapedibidi, o thome go la go ja.

Circle 3 swans, starting from the right.



Thala sediko go ditau tše tshela go tloga go la nngele.

Circle 6 lions, starting from the left.



Thala sediko go leribiši la mathomo go tloga go la go ja.

Circle the first owl from the right.

**2**

Bala o eya pele.

Count forwards.

53	54			57					62
----	----	--	--	----	--	--	--	--	----

56			62	64				72	
----	--	--	----	----	--	--	--	----	--

3

Bala o boela morago.









Count backwards.

44	43	42							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

72	71			68					
----	----	--	--	----	--	--	--	--	--


4 Ngwala lefokopalo o be o khalare dipoloko go bontšha dipalo.

Write the number sentence and draw dots in the ten frames to show the numbers.

14	 10 + 4		
18	 10 + 8		
16			
11			
20			

5 Bala ka bo² gore o feleletše seswantšho.

Count in 2s to complete the picture.





LETŠATŠI 1 • DAY 1

Go šoma ka tšelete

Working with money

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS1, 2, 3 BONTŠA
1, 2, 3 SHOWPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Khalara dikhoinetše.

Colour in the coins.

Dikhoinetše R1 R1 coins	Dikhoinetše R2 R2 coins	Dikhoinetše R5 R5 coins

2 Thala mothalo o nyalanye tekano ya tšelete le seswantšho sa yona.

Draw a line from the amount of money to the matching picture.

R10	
50c	
R5	
R1	
20c	

3 Thala dikhoine tša go dira tekano ya ditšhelete tšeо di filwego.

Draw coins to make the amounts.

	20c	
	30c	
	40c	
	50c	
	50c	
	R5	
	R10	



LETŠATŠI 2 • DAY 2

Go balela tšelete

Money calculations

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS1, 2, 3 BONTŠHA
1, 2, 3 SHOWPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- I Thala dikhoine tše o ka di šomišago go dira tekano ya ditšelete tše.

Draw coins to make up these amounts.

30c			
40c			
60c			
80c			
R7			
R3			
R16			

2 Na go na le bokae?

How much money is there?

 +  =  R2	 +  =  R10
 +  = _____	 +  = _____
 +  = _____	 +  = _____
 +  +  = _____	 +  +  = _____
 +  +  +  = _____	
 +  +  = _____	

3 Swaya go bontšha boleng bja go swana.

Tick to show the same amount.

	 <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> 	 <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
	 <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	



LETŠATŠI 3 • DAY 3

Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha (kamano ya tšelete)

Addition and subtraction word problems (money context)

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS1, 2, 3 BONTŠHA
1, 2, 3 SHOWPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Na o tla lefela bokae?

How much will you pay?

O reka You buy	O lefela You pay
R10 R5	$R10 + R5 = R15$
R7 R10	
R7 R10	
R8 R3	
R12 R7	
R5 R5 R5	

- 2 Šomiša lenaneo la ditheko go balela tšhentšhi ge o lefela ka R10.

Use the price list to work out the change if you pay with R10.

	50c		R2
	R5		R1

O lefela You pay	Tšhentšhi Change
 R1 + R2 = R3	 R10 - R3 = R7
 _____	_____
 _____	_____

- 3 Ke reka apole ya R2, namune ya R2 le juse ya R6.
Na ke swanetše go lefela bokae?

I buy an apple for R2, an orange for R2 and juice for R6. How much must I pay?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

- Ke na le R15, sesi wa ka o na le R5. Buti wa ka o na le R1.
Na tšelete ya rena ke bokae ge e hlakane ka moka?

I have R15 and my sister has R5. My brother has R1. How much money do we have altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



LETŠATŠI 4 • DAY 4

Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha (kamano ya tšelete)

Addition and subtraction word problems (money context)

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS1, 2, 3 BONTŠHA
1, 2, 3 SHOWPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Na o šalelwa ke bokae ge o lefela ka R20?

How much change will you get if you pay with R20?

O reka You buy	Tšhentšhi Change
R5 + R7 = <u>R12</u>	R20 - <u>R12</u> = <u>R8</u>
R10 + R3 = _____	R20 - _____ = _____
R8 + R7 = _____	R20 - _____ = _____
R10 + R5 = _____	R20 - _____ = _____
R15 + R3 = _____	R20 - _____ = _____
R12 + R8 = _____	R20 - _____ = _____
R13 + R7 = _____	R20 - _____ = _____

2 Na ke šaletšwe ke bokae?

How much money do I have left over?

Ke na le R10. Ke reka juse ya R7.

I have R10. I buy juice for R7.




Ke na le R15. Ke reka namune ya R4.

I have R15. I buy an orange for R4.



3

	Ke bokae? What is the cost?	Tšhentšhi ke bokae? How much change?
<p>Ke na le R20. Ke reka sebapadišane sa R6 le puku ya R5.</p> <p>I have R20. I buy a toy for R6 and a book for R5.</p>	 <p>R6 + R5 = R11</p>	<p>R20 - R11 = R9</p>
<p>Ke na le R14. Ke reka puku ya R5 le paluni ya R4.</p> <p>I have R14. I buy a book for R5 and a balloon for R4.</p>		
<p>Ke na le R17. Ke reka kgwele ya R4 le paluni ya R4.</p> <p>I have R17. I buy a ball for R4 and a balloon for R4.</p>		

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**1** Na go na le bokae?

How much money is there?

 +  +  = _____	 +  +  = _____
 +  = _____	 +  = _____
 +  +  +  +  = _____	
 +  +  +  = _____	

2 Rarolla marara ka go ngwala lefokopalo.

Solve the problem by writing the number sentence.

Ke na le R12, sesi wa ka o na le R8. Buti wa ka o na le R3.
Na re na le bokae ka moka ge e hlakana?

I have R12 and my sister has R8. My brother has R3. How much money do we have altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Ke reka apola ya R7, namune ya R6 le juse ya R10. Na ke swanetše go lefela bokae?

I buy an apple for R7, an orange for R6 and juice for R10. How much must I pay?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

3 Sipho o na le R10. O reka mafela a R7. Na o swanetše go hwetša tšhentšhi ya bokae?

Sipho has R10. He buys mealies for R7.
How much change must he get?



Ngwala lefokopalo.

Write the number sentence.

4

O na le R10.

You have R10.



R4



R5

O lefela

You pay

Tšhentšhi

Change

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



R7



R2



R5



R1

5 Hlakantšha.

Add.



R5



$$R5 + R10 = \underline{\quad}$$



R2



$$R1 + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



R10



$$R5 + R5 = \underline{\quad}$$



R5



$$R5 + R5 = \underline{\quad}$$



R3



$$R2 + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



R5



$$R10 + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



R5



$$R5 + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



R3



$$R2 + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



LETŠATŠI 1 • DAY 1

Go hlakantšha le go ntšha

Addition and subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSGO PEDIFATŠA
DOUBLINGPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLÔ
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- I Feleletša tafola. Ngwala mafokopalo a mane a go fapafapana ka tafola ye nngwe le ye nngwe ya dipalo.

Complete the table. Write four different number sentences.

 <table border="1" data-bbox="366 630 601 801"> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>7</td><td>9</td></tr> </table>	16	7	9	$\underline{7} + \underline{9} = \underline{16}$ $\underline{9} + \underline{7} = \underline{16}$	$\underline{16} - \underline{9} = \underline{7}$ $\underline{16} - \underline{7} = \underline{9}$
16					
7	9				
 <table border="1" data-bbox="366 884 601 1055"> <tr><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td></tr> </table>		5	8	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
5	8				
 <table border="1" data-bbox="366 1140 601 1311"> <tr><td>11</td></tr> <tr><td></td><td>7</td></tr> </table>	11		7	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
11					
	7				
 <table border="1" data-bbox="366 1401 601 1571"> <tr><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td></tr> </table>		8	9	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
8	9				
 <table border="1" data-bbox="366 1662 601 1832"> <tr><td>15</td></tr> <tr><td></td><td>6</td></tr> </table>	15		6	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
15					
	6				
 <table border="1" data-bbox="366 1922 601 2093"> <tr><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>8</td></tr> </table>		6	8	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
6	8				

2 Hlakantšha o be o ntšhe.

Add and subtract.

$6 + 7 = \underline{\quad}$	$5 + 9 = \underline{\quad}$
$17 - 9 = \underline{\quad}$	$14 - 6 = \underline{\quad}$
$8 + \underline{\quad} = 12$	$9 + \underline{\quad} = 18$
$15 - \underline{\quad} = 8$	$11 - \underline{\quad} = 4$

3 Rarolla marara a.

Solve the problems.

<p>Go na le dikolobe tše 9 le dinku tše 3. Na go na le diphoofolo tše kae?</p> <p>There are 9 pigs and 3 sheep. How many animals are there?</p>	$\underline{\quad} + \underline{3} = \underline{12}$
<p>Go na le dikgogo tše 6 le mebutla ye 7 ka polaseng. Na go na le diphoofolo tše kae?</p> <p>There are 6 chickens and 7 rabbits on the farm. How many animals are there?</p>	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
<p>Go na le diphoofolo tše 12, tše 4 ke dipere. Tše dingwe ka moka ke dikgomo. Na go na le dikgomo tše kae?</p> <p>There are 12 animals and 4 are horses. The rest are cows. How many cows are there?</p>	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$



LETŠATŠI 2 • DAY 2

Go hlakantšha le go ntšha

Addition and subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

GO PEDIFATŠA
DOUBLING

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENT

LETLAKALATŠHOMELÓ
WORKSHEET

1 Hlakantšha o be o ntšhe.

Add and subtract.

		$5 + 10 = \underline{\quad}$	$6 + 11 = \underline{\quad}$
		$20 - 8 = \underline{\quad}$	$15 - 6 = \underline{\quad}$
		$5 + \underline{\quad} = 11$	$9 + \underline{\quad} = 13$
		$17 - \underline{\quad} = 8$	$12 - \underline{\quad} = 6$

2 Rarolla marara a.

Solve the problems.

<p>Go na le maribiši a 8 le mapedibidi a 7. Na go na le dinonyana tše kae?</p> <p>There are 8 owls and 7 ducks. How many birds are there?</p> <p></p>	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
<p>Go na le matšoba a 13, a 8 ke a mapinki. A mangwe ka moka ke a makhubedu. Na ke matšoba a makae a makhubedu?</p> <p>There are 13 flowers. 8 flowers are pink. The rest are red. How many flowers are red?</p> <p></p>	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Papadi: Moswaso wa go hlakantšha

Game: Addition fun




Dira lefokopalo ka go šomiša palo yeo e bontšitšwego godimo ga letaese. Motho wa mathomo yoo a khupetšago dipalo ka moka godimo ga mpšhe ya gagwe ke mofenyi.

Throw the dice and use the numbers to make a number sentence.

Solve the number sentence. The person who covers all the numbers on their ostrich first wins.

Lefokopalo la ka
ke $1 + 5 + 6$.
Ke hwetša 12.

My number
sentence is
 $1 + 5 + 6$.
I get 12.





LETŠATŠI 3 • DAY 3



Dipateronepalo le dipaterone tša tšeometriki

Number and geometric patterns

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSGO PEDIFATŠA
DOUBLINGPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLÔ
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


1 Tšwetša dipaterone pele.

Continue the patterns.




2 Bala ka bo2. Thala sediko go dipalo tšeо o di bolelago.

Count in 2s. Circle the numbers you say.



Bala ka bo5. Thala sediko go dipalo tšeо o di bolelago.

Count in 5s. Circle the numbers you say.











Bala ka mal0. Thala sediko go dipalo tšeо o di bolelago.

Count in 10s. Circle the numbers you say.



3 Bala o be o ngwale mafokopalo.

Count and write the number sentences.

<p>dikhutlotharo triangles</p>  <p> <u>2</u> + <u>2</u> + <u>2</u> = <u>6</u></p>	<p>didiko circles</p>  <p><u>2</u> + <u>2</u> + <u>2</u> + <u>2</u> = <u>8</u></p>
<p>dikhutlonnethwi rectangles</p>  <p><u>3</u> + <u>3</u> + <u>3</u> = <u>9</u></p>	<p>dikhutlonne squares</p>  <p><u>4</u> + <u>4</u> + <u>4</u> + <u>4</u> = <u>16</u></p>
<p>didiko circles</p>  <p><u>5</u> + <u>5</u> = <u>10</u></p>	<p>didiko circles</p>  <p><u>4</u> + <u>4</u> + <u>4</u> + <u>4</u> = <u>16</u></p>
<p>dikhutlonne squares</p>  <p><u>2</u> + <u>2</u> + <u>2</u> = <u>6</u></p>	<p>dikhutlotharo triangles</p>  <p><u>4</u> + <u>4</u> + <u>4</u> + <u>4</u> = <u>16</u></p>
<p>dikhutlonnethwi rectangles</p>  <p><u>6</u> + <u>6</u> = <u>12</u></p>	<p>dikhutlotharo triangles</p>  <p><u>3</u> + <u>3</u> + <u>3</u> + <u>3</u> = <u>12</u></p>



LETŠATŠI 4 • DAY 4

Dipateronepalo

Number patterns

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSGO PEDIFATŠA
DOUBLINGPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Feleletša paterone. Swaya mapokisi a maleba.

Complete the pattern. Tick the correct boxes.

72	74	 76	78		82				90
----	----	--	----	--	----	--	--	--	----

Bala o eya pele	 <input checked="" type="checkbox"/>	Bala o boela morago	<input type="checkbox"/>
Count forwards		Count backwards	
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	 <input checked="" type="checkbox"/>
in 1s		in 2s	in 5s

29		27					22		
----	--	----	--	--	--	--	----	--	--

Bala o eya pele	<input type="checkbox"/>	Bala o boela morago	<input type="checkbox"/>
Count forwards		Count backwards	
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	<input type="checkbox"/>
in 1s		in 2s	in 5s

15		25					50		
----	--	----	--	--	--	--	----	--	--

Bala o eya pele	<input type="checkbox"/>	Bala o boela morago	<input type="checkbox"/>
Count forwards		Count backwards	
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	<input type="checkbox"/>
in 1s		in 2s	in 5s

		30			50		70		
--	--	----	--	--	----	--	----	--	--

Bala o eya pele	<input type="checkbox"/>	Bala o boela morago	<input type="checkbox"/>	
Count forwards		Count backwards		
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	<input type="checkbox"/>	
in 1s		in 2s	in 10s	
			ka mal0	

2 Feleletša paterone. Swaya mapokisi a maleba.

Complete the pattern. Tick the correct boxes.

48	<input checked="" type="checkbox"/> 50	52	54	56	58	60	62	64	66
----	--	----	----	----	----	----	----	----	----

Bala o eya pele	<input checked="" type="checkbox"/>	Bala o boela morago		
Count forwards	<input checked="" type="checkbox"/>	Count backwards		
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	<input checked="" type="checkbox"/>	ka bo5
in 1s	<input type="checkbox"/>	in 2s	<input checked="" type="checkbox"/>	in 5s

13	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	22					
----	--------------------------	----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----


Bala o eya pele	<input type="checkbox"/>	Bala o boela morago		
Count forwards	<input type="checkbox"/>	Count backwards		
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	<input type="checkbox"/>	ka bo5
in 1s	<input type="checkbox"/>	in 2s	<input type="checkbox"/>	in 5s

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	----	----	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Bala o eya pele	<input type="checkbox"/>	Bala o boela morago		
Count forwards	<input type="checkbox"/>	Count backwards		
ka bol	<input type="checkbox"/>	ka bo2	<input type="checkbox"/>	ka bo5
in 1s	<input type="checkbox"/>	in 2s	<input type="checkbox"/>	in 5s

3 Kopantšha marontho ka go bala ka bo5.

Join the dots by counting in 5s.





LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET


LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

- 1 Lebelela kerafo ya diswantšho ya palo ya dimabole tšeо di badilwego ka mokotleng. E ahlaahle le mogwera wa gago.

Study the pictograph about the number of marbles that have been counted in a bag. Discuss it with your partner.

Senotlelo

Key



Mebala ya dimabole

Marble colours

	🟡			
	🟡		🔵	
	🟡		🔵	
🔴	🟡		🔵	
🔴	🟡		🔵	
🔴	🟡	🟢	🔵	🟢
🔴	🟡	🟢	🔵	🟢
khubedu	serolana	talamorogo	talaleratadima	tšhweu
red	yellow	green	blue	white

- 2 Feleletša paterone. Swaya mapokisi a maleba.

Complete the patterns. Tick the correct boxes.

	40	45	50					75	
--	----	----	----	--	--	--	--	----	--

Bala o eya pele

Count forwards

ka bol

in 1s

Bala o boela morago

Count backwards

ka bo5

in 5s

46	44			38	36	34			
----	----	--	--	----	----	----	--	--	--

Bala o eya pele

Count forwards

ka bol

in 1s

Bala o boela morago

Count backwards

ka bo5

in 5s


3 Feleletša tafola. Ngwala mafokopalo a mane a go fapafapana ka tafola ye nngwe le ye nngwe ya dipalo.

Complete the table. Write four different number sentences.

 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">12</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> </table>	12		5		$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
12						
5						
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7</td> </tr> </table>			4	7	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
4	7					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> </tr> </table>	14			8	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
14						
	8					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>8</td> </tr> </table>			9	8	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
9	8					

4 Kopantšha marontho ka go bala ka bo2.

Count in 2s and join the dots.





LETŠATŠI 1 • DAY 1

Nako - mosegare, bošego, maabane, lehono, gosasa

Time - day, night, yesterday, today, tomorrow

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSMEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIESPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

**I Lebelela diswantšho. Na ke mosegare goba ke bošego?
Swaya lepokisi o be o latišiše lentšu.**

Look at the pictures. Is it day or night? Tick the box and trace the word.



mosegare bošego
day night

mosegare bošego
day night



mosegare bošego
day night

mosegare bošego
day night



mosegare bošego
day night

mosegare bošego
day night

② Thala selo seo:

Draw something:

o se dirilego maabane.

you did yesterday.

o se dirago lehono.

you are doing today.

o tlaggo go se dira gosasa.

you will do tomorrow.

**Nako - dikgwedi tša ngwaga le matšatši a beke**

Time - months of the year and days of the week

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSMEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIESPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS**I Latišiša dikgwedi tša ngwaga. Khalara kgwedi ya matswalo a gago.**

Trace the months of the year. Colour in your birthday month.

Pherekgong January		Dibokwane February	
Hlakola March		Morandang April	
Mopitlo May		Phupu June	
Mosegamahye July		Phato August	
Lewedi September		Diphalane October	
Dibatsela November		Manthole December	

② Latišiša matšatši a beke. Boledišana le mogwera wa gago ka seo bana ba se dirago letšatši le lengwe le le lengwe.

Trace the days of the week. Talk to your friend about what the children are doing.

Mošupologo

Monday



Labobedi

Tuesday



Laboraro

Wednesday



Labone

Thursday



Labohlano

Friday



Mokibelo

Saturday



Lamorena

Sunday





LETŠATŠI 3 • DAY 3

Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha

Addition and subtraction word problems

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSMEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIESPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Rarolla mararantšu.

Solve the word problems.



10 dikhutlonne

10 squares



3 dikhutlotharo

3 triangles

Ke dibopego tše kae?

How many shapes are there?

13	
10	3

$$\underline{10} + \underline{3} = \underline{13}$$

Go na le dinose tše 4 ka serapeng le dikgopa tše 7. Na go na le dikhunkhwane tše kae ka serapeng?

There are 4 bees and 7 snails in the garden.
How many creatures are there in the garden?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le dikgopa tše 6 ka serapeng. Go na le ditšhošane tše 5 ka serapeng. Na go na le dikhunkhwane tše kae ka serapeng?

There are 6 snails and 5 ants in the garden.
How many creatures are there in the garden?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le dinose tše 13 ka serapeng. Tše 7 di a fofa. Na go šetše dinose tše kae?

There are 13 bees in the garden. 7 fly away.
How many bees are left?



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le dikgopa tše 16 ka serapeng. Go na le dinose tše 9 ka serapeng. Na phapano ke eng magareng ga palo ya dikgopa le palo ya dinose?

There are 16 snails and 9 bees in the garden. What is the difference between the number of snails and the number of bees?

$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le ditšhošane tše 18 godimo ga letlakala. Ditšhošane tše 9 di ya go nyaka dijo. Na go šetše ditšhošane tše kae godimo ga letlakala?

There are 18 ants on the leaf. 9 ants go to find food.
How many ants are left on the leaf?



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$


2 Anegela mogwera wa gago kanegelo ya go hlakantšha ka ga dimabole. Ngwala lefokopalo.

Tell your partner an addition story about the marbles. Write the number sentence.

	Lefokopalo Number sentence
  Ke na le dimabole tše 7 tše dikhubedu le tše 8 tše ditalaleratadima. Na ke na le dimabole tše kae ge di hlakana ka moka? I have 7 red marbles and 8 blue marbles. How many marbles do I have altogether?	
 	___ + ___ = ___
 	___ + ___ = ___
 	___ + ___ = ___
 	___ + ___ = ___

3 Anegela mogwera wa gago kanegelo ya go ntšha ka ga dimabole. Ngwala lefokopalo.

Tell your partner a subtraction story about the marbles. Write the number sentence.

	Isivakalisi manani Number sentence
 Ke be ke na le dimabole tše 11. Ka fa mogwera wa ka tše 5. Na ke šaletšwe ke dimabole tše kae? I had 11 marbles. I gave 5 to my friend. How many marbles do I have left?	
	___ - ___ = ___
	___ - ___ = ___
	___ - ___ = ___
	___ - ___ = ___



LETŠATŠI 4 • DAY 4

Mararantšu a go hlakantšha le go ntšha


Addition and subtraction word problems

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSMEŠONGWANA
YA NAKO
TIME ACTIVITIESPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**Papadi: Dira palo ya ka!**

Game: Make my number!


Ralokang ka dikarata tša lena tša dipalo tša 0–10.

Play with your 0–10 number cards.



Ge o tšea karata, dira lefoko le tee la go hlakantšha le le le tee la go ntšha leo le lekanago le palo yeo e bontšhitšwego godimo ga karata.

When you pick up a card, make one addition sentence and one subtraction sentence that equal the number shown on your card.



Tšwelang pele go fihlela dikarata ka moka di šomišwa.
Moraloki yoo a nago le dikarata tše dintši ke mothopasefoka.

Keep going until all the cards are used. The player who kept the most cards wins.


Rarolla mararantšu. Ngwala dipalo ka gare ga tafola ya dipalo.

Solve the word problems. Write the numbers in the number table.

Go na le matlapakgerere a II le dihlapi tše 7 ka lewatleng. Na ke diphedi tše kae ge di hlakana ka moka?

There are II crabs and 7 fish.

How many creatures are there altogether?




18
II

 + = 18

Go na le dišaka tše 3 le maruarua a 9 ka lewatleng. Na ke tše kae ge di hlakana ka moka?

There are 3 sharks and 9 fish.

How many are there altogether?



 + =

Go na le dihlapi tše 16 ka lewatleng. Dihlapi tše 7 di a rutha, di a tloga. Na go šetše dihlapi tše kae?

There are 16 fish. 7 fish swim away.

How many fish are left?




16
7

16 - 7 =

Go na le maruarua a II ka lewatleng. A 6 a a rutha, a a tloga. Na go šetše maruarua a makae?


There are II whales. 6 swim away.

How many whales are left?



 - =

Go na le dihlapi tše 14 tše ditalaleratadima le tše 7 tše mmala wa namune ka lewatleng. Na phapano ke eng magareng ga palo ya dihlapi tše ditalaleratadima le palo ya dihlapi tše mmala wa namune?



 - =

There are 14 blue fish and 7 orange fish.
What is the difference between the number of blue fish and the number of orange fish?

Lwandile o na le distikara tše 20. O file mogwera wa gagwe distikara tše 10. Na go šetše distikara tše kae?

Lwandile has 20 shells. She gives 10 shells to her friend. How many shells are left?



 - =

LETLAKALATŠHOMEOLO
WORKSHEET

LETLAKALATŠHOMEOLO
WORKSHEET


- I Bolela le mogwera wa gago ka seo se diregago seswantšhong se sengwe le se sengwe. Swaya ka go seo se tšeago nako ye telele. Bea go seo se tšeago nako ye kopana.

Talk to your friend about what is happening in each picture. Tick the activities that take a longer time and cross the activities that take a shorter time.

 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
Go ya sekolong ka maoto. Walking to school.	Go ya sekolong ka koloi. Driving to school.
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
Go dira sangwetši. Making a sandwich.	Go dira khekhe. Making a cake.
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
Go šoma sekolong. Working at school.	Go raloka papadi ya kgwele ya maoto. Playing a game of soccer.
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
Go penta ntlo. Painting a house.	Go penta seswantšho. Painting a picture.

2 Ngwala dipalo 1–4 ka dipolokong go bontšha dikgato tša go gola ga motho.

Write the numbers 1–4 in the blocks to show the order in which a person grows.



Swaya go bontšha seo o ka se dirago ka lebelo.

Tick to say which you would do fastest.



3 Rarolla mararantšu. Ngwala dipalo ka gare ga tafola ya dipalo.

Solve the word problems. Write the numbers in the number table.

Go na le matšoba a 9 a ma serolana le matšoba a ma2 a mapinki. Ngwala dipalo ka gare ga tafola ya dipalo. Na ke matšoba a makae ge a hlakana ka moka?

There are 9 yellow flowers and 2 pink flowers.
How many flowers are there altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le matšoba a 13 a mmala wa namune.
Go na le matšoba a 6 a matalaleratadima.
Na ke matšoba a makae ge a hlakana ka moka?

There are 13 orange flowers. There are 6 blue flowers.
How many flowers are there altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le matšoba a 15. Ke fa mma a 10. Na ke šaletšwe ke matšoba a makae?

There are 15 flowers. I give 10 to my mom.
How many flowers are left?



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



LETŠATŠI 1 • DAY 1

Go ripa gare ka go lekana

Symmetry

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

FIZZ POP -
GO PEDIFATŠA
FIZZ POP - DOUBLING









PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS






I Thala seripa se sengwe sa sebopego.

Draw the other half of these shapes.



② Thala methalo ya go ripa gare ka go lekana.

Draw the lines of symmetry.





LETŠATŠI 2 • DAY 2


Go ripa gare ka go lekana

Symmetry

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP -
GO PEDIFATŠA
FIZZ POP - DOUBLINGPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


- 1** Khalara marontho go dira gore sethalwa se lekane ka bogare.

Colour the dots to make the drawing symmetrical.









- 2** Thala mothalo wa go ripa gare ka go lekana go seswantšho se sengwe le se sengwe.

Draw a line of symmetry for each picture.



3 Ekaba mothalo wa marontho ke wa go ripa gare ka go lekana?
Swaya ka (✓) go ee goba aowa.

Is the dotted line a line of symmetry? Tick (✓) yes or no.

			
ee yes		aowa no	<input checked="" type="checkbox"/>
			
ee yes		aowa no	
			
ee yes		aowa no	
			
ee yes		aowa no	
			
ee yes		aowa no	



LETŠATŠI 3 • DAY 3

Go pedifatša le go ripa gare

Doubling and halving

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

FIZZ POP -
GO PEDIFATŠA
FIZZ POP - DOUBLING

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Hlakantšha.

Add.

Ngwala dipedifatšo.

Write the doubles.

$2 + 2 =$		Pedifatšo ya 2 ke Double 2 is	
$6 + 6 =$		Pedifatšo ya 6 ke Double 6 is	
$9 + 9 =$		Pedifatšo ya 9 ke Double 9 is	
$3 + 3 =$		Pedifatšo ya 3 ke Double 3 is	

2 Thala marontho ka methaladi ye mebedi. Balela seripa.

Draw dots in two rows. Calculate half.

14		Seripa sa 14 ke Half of 14 is	
8		Seripa sa 8 ke Half of 8 is	
4		Seripa sa 4 ke Half of 4 is	
20		Seripa sa 20 ke Half of 20 is	
12		Seripa sa 12 ke Half of 12 is	

3 Rarolla o be o khalare.

Solve and colour.

Pedifatšo ya 10 ke 20.

Double 10 is 20.

Seripa sa 4 ke 8.

Half of 4 is 8.

Pedifatšo ya 5 ke 10.

Double 5 is 10.

Pedifatšo ya 7 ke 14.

Double 7 is 14.

Seripa sa 8 ke 16.

Half of 8 is 16.

Pedifatšo ya 8 ke 16.

Double 8 is 16.

Seripa sa 12 ke 24.

Half of 12 is 24.

Pedifatšo ya 6 ke 12.

Double 6 is 12.

Seripa sa 16 ke 32.

Half of 16 is 32.

Pedifatšo ya 9 ke 18.

Double 9 is 18.

Seripa sa 6 ke 12.

Half of 6 is 12.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

4 Feleletša ditaafola tša dipalo go bontšha pedifatšo le seripa.

Complete the number tables to show double and half.

14	
	7

20	

18	

2	
1	

8	

6	

Go pedifatša le go ripa gare

Doubling and halving

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

FIZZ POP -
GO PEDIFATŠA
FIZZ POP - DOUBLING

PAPADI
GAME


KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENT

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

Papadi: Go pedifatša Game: Doubling

Pedifatša 7.
Double 7.


1



A re baleleng!

Let's work
it out!

2



Matsogo a
mabedi a dira 10!
Two hands
makes 10!

3

Pedifatšo
ya 2 ke 4.
Double 2 is 4.

10 + 4 = 14
Pedifatšo ya
7 ke 14.
Double 7 is 14.

4

A re ralokeng
gape. Pedifatša 6!
Let's play again.
Double 6!

1 Pedifatša tšelete. Ke bokae ge e hlakana ka moka?

Double the money. How much altogether?



$$\text{R3} + \text{R3} = \underline{\text{R6}}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

2 Aroganya tšelete gabedi. O na le bokae?

Halve the money. What do you have?



Seripa sa R4 ke R2.

Half of R4 is R2.



Seripa sa 20c ke _____.

Half of 20c is _____.



Seripa sa R20 ke _____.

Half of R20 is _____.



Seripa sa R10 ke _____.

Half of R10 is _____.

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**1** Khalara marontho go dira gore sethalwa se lekane ka bogare.

Colour the dots to make the drawing symmetrical.


2 Feleletša ditafola tša dipalo go bontšha pedifatšo le seripa.

Complete the number tables to show double and half.

14	8		
		3	3
		5	5

3 Ngwala palo ya go swana ka gare ga dibopego tša go nyalelana go dira sebopego sa go ripa gare ka go lekana.

Write the same number in the shapes that match to make a symmetrical shape.



4 Pedifatša marontho. Feleletša mafokopalo.

Double the dots. Finish the number sentences.

Pedifatšo ya 3 ke ____. Double 3 is ____.	Pedifatšo ya 7 ke ____. Double 7 is ____.	Pedifatšo ya 5 ke ____. Double 5 is ____.
$3 + 3 =$ ____	$7 + 7 =$ ____	$5 + 5 =$ ____

5 Aroganya marontho ka bogare. Feleletša mafokopalo.









Halve the dots. Finish the number sentences.

Seripa sa 12 ke ____. Half of 12 is ____.	Seripa sa 8 ke ____. Half of 8 is ____.	Seripa sa 16 ke ____. Half of 16 is ____.

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO
TŠA 10
BONDS OF 10PAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS










I Thala didiko go dira dihlopha. Na go na le dihlopha tše kae?

Circle to make groups. How many groups are there?

	
 dihlopha tša 3 groups of 3	dihlopha tša 7 groups of 7
	
	dihlopha tša 2 groups of 2
	
	dihlopha tša 5 groups of 5
	
	dihlopha tša 4 groups of 4
	
	dihlopha tša 6 groups of 6
	dihlopha tša 5 groups of 5

2 Thala didiko go dira dihlopha. Na go na le dihlopha tše kae?

Circle to make groups. How many groups are there?

	
 dihlopha tša 3 groups of 3	dihlopha tša 2 groups of 2
	
	dihlopha tša 2 groups of 2
	
	dihlopha tša 2 groups of 2
	
	dihlopha tša 3 groups of 3
	
	dihlopha tša 2 groups of 2
	dihlopha tša 2 groups of 2
	dihlopha tša 3 groups of 3
	dihlopha tša 4 groups of 4






Go abelana

Sharing

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO
TŠA 10
BONDS OF 10PAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS





I Abela bana ka go lekana.

Share equally among the children.

Abela. Share.	Ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša tše Each child gets
	
	
	
	
	
	
	

2 Abela bana ka go lekana.

Share equally among the children.

Abela. Share.	Ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša tše Each child gets
	
	
	
	
	
	
	

Go hlopha le go abelana

Grouping and sharing

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO
TŠA 10
BONDS OF 10



PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELÓ
WORKSHEETS




1 Thala didiko go dira dihlopha. Na go na le dihlopha tše kae?

Circle to make groups. How many groups are there?

			
	dihlopha tša 2 groups of 2		dihlopha tša 4 groups of 4
			
	dihlopha tša 5 groups of 5		dihlopha tša 3 groups of 3

2 Ngwala mafokopalo.


Write the number sentences.

		
 $5 + 5 + 5 = 15$		
		

3

Aba malekere magareng
ga bagwera ba ba 5.

Share the sweets among 5 friends.



Mogwera yo mongwe le
yo mongwe o tla hwetša
malekere a 3.

Each friend will get 3 sweets.

Aba malekere magareng
ga bagwera ba ba 3.

Share the sweets among 3 friends.




Mogwera yo mongwe le
yo mongwe o tla hwetša
malekere a _____.

Each friend will get _____ sweets.

Aba malekere magareng
ga bagwera ba ba 3.

Share the sweets among 3 friends.



Mogwera yo mongwe le
yo mongwe o tla hwetša
malekere a _____.

Each friend will get _____ sweets.

Aba malekere magareng
ga bagwera ba ba 4.

Share the sweets among 4 friends.



Mogwera yo mongwe le
yo mongwe o tla hwetša
malekere a _____.

Each friend will get _____ sweets.

4

O na le dikuku tše 10 tšeо
di swanetšego go tsena ka
mapokising. Dikuku tše 5 di
tsena ka lepokising le lengwe
le lengwe. Na o tla hloka
mapokisi a makae?

You have 10 cookies to put into boxes. 5 cookies
go in each box. How many boxes will you need?




Ke hloka
mapokisi a
I need

2 boxes.

O na le mae a 12 ao a
swanetšego go tsena ka
mapokising. Mae a 4 a tsena
ka lepokising le lengwe le
lengwe. Na o tla hloka
mapokisi a makae?

You have 12 eggs to put into boxes. 4 eggs go
in each box. How many boxes will you need?



Ke hloka
mapokisi a
I need

boxes.

Go hlopha le go abela ka mašaledi

Grouping and sharing with remainders

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO
TŠA 10
BONDS OF 10PAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLO
CONCEPT DEVELOPMENTLETLAKALATŠHOMEOLO
WORKSHEET

Papadi: Kabelo yeo e lokilego

Game: Fair share

Thoma papadi ka dibaledi tše 20.

Start the game with 20 counters.

The illustration shows two children at a table. In each frame, they have different numbers of counters. The first frame shows 10 counters each. The second frame shows 8 counters each. The third frame shows 5 counters each. The fourth frame shows 4 counters each. The fifth frame shows 3 counters each. The children are smiling and talking to each other.

Ke go fa dibaledi tše 14 gore o abele batho ba babedi.
I'm giving you 14 counters to share between 2 people.

Nka ba abela ka go lekana ntle le ya go šala.
I can share them equally with none left over.

Ke be ke nepile, ga go na lešaledi.
I was right, no remainder.

Ke sebaka sa ka!
My turn!

Abela batho ba ba 5 dibaledi tše 18.
Share 18 counters among 5 people.

Ke na le lešaledi.
I have a remainder.




Ke be ke nepile.
I was right.

Go raloka nna!
My turn!

Tšwelang pele ka go raloka le fe yo mongwe le yo mongwe sebaka se se ntši sa go abela dibaledi tša go ba le mašeledi goba tša go hloka mašeledi.
Continue playing to give everyone lots of turns to share the counters with and without reminders.



1 Thala didiko go dira dihlopha. Na go na le dihlopha tše kae?

Circle to make groups. How many groups are there?

	
3 dihlopha tša 3 groups of 3	4 dihlopha tša 4 groups of 4
1 tša go šala. left over.	tša go šala. left over.
	
5 dihlopha tša 5 groups of 5	2 dihlopha tša 2 groups of 2
1 tša go šala. left over.	tša go šala. left over.

2 Aba malekere ka go lekana.

Share the sweets equally.

	
Mogwera yo mongwe le yo mongwe o hwetša malekere a Each friend gets  sweets.	Mogwera yo mongwe le yo mongwe o hwetša malekere a Each friend gets sweets.
Go tla ba le lelekere le There will be  la go šala. left over.	Go tla ba le malekere a There will be a go šala. left over.

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

1

O na le dilollipop tše || tše o di abelago mogwera wa gago. Na yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dilollipop tše kae?

You have 11 lollipops that you share with your friend. How many lollipops will you each get?

Yo mongwe le
yo mongwe
o tla hwetša
dilollipop tše

You will each get

lollipops.

O na le dipuku tše 15 tše o di swanetšego go tsena ka mapokising. Dipuku tše 4 di tsena ka le pokising le lengwe le le lengwe. Na o tla hloka mapokisi a makae?

You have 15 books to put into boxes. 4 books go in each box. How many boxes will you need?

Ke hloka
mapokisi a

I need

boxes.

Go tla ba le
dilollipop tše

There will be

tše go
šala.
lollipops
left over.

Ke tla ba le
dipuku tše


I will have

tše go
šala.
books left
over.

2

Thala didiko go dira dihlopha. Na go na le dihlopha tše kae?


Circle to make groups. How many groups are there?



dihlopha tše 4
groups of 4



dihlopha tše 2
groups of 2



dihlopha tše 6
groups of 6



dihlopha tše 3
groups of 3

3 Thala didiko go dira dihlopha. Na go na le dihlopha tše kae?

Circle to make groups. How many groups are there?

	dihlopha tša 2 groups of 2		dihlopha tša 5 groups of 5
tša go šala. left over.		tša go šala. left over.	

4 Aba dikoloi ka go lekana.

Share the cars equally.

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša dikoloi tše Each child gets	Ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša dikoloi tše Each child gets
tša go šala. left over.	







5 Ngwala mafokopalo.

Write the number sentences.

____ + ____ + ____ = ____	____ + ____ + ____ = ____




3 Ngwala lefokopalo o be o rarolle marara.

Write a number sentence and solve the problem.

 $\underline{2} + \underline{2} + \underline{2} = \underline{6}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

4 Ngwala mafokopalo a dibopego tše.

Write number sentences for these shapes.

 $\underline{5} + \underline{5} = \underline{10}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
--	---	---



LETŠATŠI 2 • DAY 2

Tlhakantšhopoeletšo

Repeated addition

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDIRA 10 O ŠOMIŠA
DIKARATA TŠA MARONTHO
MAKE 10 USING DOT CARDSPAPADI
GAMEKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Bala ditsebe.

Count the ears.

2	4				

Bala dikhoine. Bala ka bo2.

Count the coins. Count in 2s.

2	4					

Bala menwana.

Count the fingers.

5	10					

Bala dikhoine. Bala ka bo5.

Count the coins. Count in 5s.

5	10					

2 Bala mothalopalong ka bo2.




Count in 2s on the number line.



$2 + 2 + 2 =$ _____

3 Ngwala mafokopalo o be o rarolle marara.

Write the number sentences and solve the problems.

  $2 + 2 + 2 + 2 = 8$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

4 Rarolla mararantšu.

Solve the word problems.

Nkazi o na le mekolta ye 7 ya go ba le malekere a ma2 ka mokotleng wo mongwe le wo mongwe. Na o na le malekere a makae ge a hlakana ka moka? Thala malekere ka gare ga mekolta.

Nkazi has 7 bags with 2 sweets in each bag. How many sweets does he have altogether?
Draw the sweets in the bags.


Ngwala lefokopalo.

Write the number sentence.



Lwandile o na le mapokisi a ma4. Lepokisi le lengwe le le lengwe le na le mebutla ye me5. Na go na le mebutla ye mekae ka moka ge e hlakana?

Lwandile has 4 boxes. Each box has 5 rabbits in it. How many rabbits are there altogether?



Ngwala lefokopalo.

Write the number sentence.

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



LETŠATŠI 3 • DAY 3

Go pedifatša le go ripa gare

Doubling and halving

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DIRA 10 O ŠOMIŠA
DIKARATA TŠA MARONTHO
MAKE 10 USING DOT CARDS

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLÔ
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Pedifatša dimabole.

Double the marbles.



Pedifatšo ya 3 ke ____.

Double 3 is ____.



Pedifatšo ya 4 ke ____.

Double 4 is ____.



Pedifatšo ya 6 ke ____.

Double 6 is ____.



Pedifatšo ya 1 ke ____.

Double 1 is ____.



Pedifatšo ya 2 ke ____.

Double 2 is ____.



Pedifatšo ya 5 ke ____.

Double 5 is ____.

2 Abaganya dimabole ka go lekana magareng ga bagwera ba babedi.

Share the marbles equally between two friends.



Seripa sa 8 ke ____.

Half of 8 is ____.



Seripa sa 6 ke ____.

Half of 6 is ____.



Seripa sa 2 ke ____.

Half of 2 is ____.



Seripa sa 10 ke ____.

Half of 10 is ____.



Seripa sa 4 ke ____.

Half of 4 is ____.



Seripa sa 12 ke ____.



Half of 12 is ____.

3 Pedifatša marontho.

Double the dots.


Ripa marontho ka bogare.

Half the dots.

	
Pedifatšo ya 3 ke <u> </u> . Double 3 is <u> </u> .	Seripa sa 8 ke <u> </u> . Half of 8 is <u> </u> .
$3 + 3 = \underline{6}$	



Pedifatša marontho.

Double the dots.

		
Pedifatšo ya 5 ke <u> </u> . Double 5 is <u> </u> .	Pedifatšo ya 1 ke <u> </u> . Double 1 is <u> </u> .	Pedifatšo ya 2 ke <u> </u> . Double 2 is <u> </u> .
$5 + 5 = \underline{\quad}$	$1 + 1 = \underline{\quad}$	$2 + 2 = \underline{\quad}$

Ripa marontho ka bogare.

Half the dots.

		
Seripa sa 8 ke <u> </u> . Half of 8 is <u> </u> .	Seripa sa 12 ke <u> </u> . Half of 12 is <u> </u> .	Seripa sa 10 ke <u> </u> . Half of 10 is <u> </u> .



LETŠATŠI 4 • DAY 4

Go pedifatša le go ripa gare

Doubling and halving

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DIRA 10 O ŠOMIŠA
DIKARATA TŠA MARONTHO
MAKE 10 USING DOT CARDS

PAPADI
GAME

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Hlakantšha.

Add.

Ngwala dipedifatšo.

Write the doubles.

$4 + 4 =$		Pedifatšo ya 4 ke Double 4 is	
$8 + 8 =$		Pedifatšo ya 8 ke Double 8 is	
$3 + 3 =$		Pedifatšo ya 3 ke Double 3 is	
$7 + 7 =$		Pedifatšo ya 7 ke Double 7 is	
$2 + 2 =$		Pedifatšo ya 2 ke Double 2 is	

2 Thala marontho ka methaladi ye mebedi. Balela seripa.

Draw dots in two rows. Calculate half.

18		Seripa sa 18 ke Half of 18 is	
12		Seripa sa 12 ke Half of 12 is	
10		Seripa sa 10 ke Half of 10 is	
14		Seripa sa 14 ke Half of 14 is	
20		Seripa sa 20 ke Half of 20 is	

3 Bontšha pedifatšo le seripa ka go feleletša ditafolā.

Complete the tables to show double and half.

6	
3	3

8	

14	

10	
5	5

6	


9	

Papadi: Go pedifatša

Game: Doubling


Pedifatša 7.
Double 7.

1



A re baleleng.
Let's work it out!

2




Matsogo a
mabedi a dira 10!
Two hands
makes 10!

Pedifatšo
ya 2 ke 4.
Double 2 is 4.


$10 + 4 = 14$
Pedifatšo ya
7 ke 14.
Double 7 is 14.

A re ralokeng
gape. Pedifatša q!
Let's play again.
Double q!

3







4




LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**1** Ngwala mafokopalo o be o rarolle marara a.

Write the number sentences and solve these problems.

       =     + + + = **2** Bala ka bo2 mothalopalong.

Count in 2s on the number line.


$2 + 2 + 2 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$




Bala ka bo5 mothalopalong.

Count in 5s on the number line.

$5 + 5 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

**3** Pedifatša marontho.

Double the dots.



Ripa marontho ka bogare.

Halve the dots.


Pedifatšo ya 5 ke .Double 5 is .Marontho a . dots

$5 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Seripa sa 12 ke .Half of 12 is .

4 Bala dihlapi. Bala ka bo2.

Count the fish. Count in 2s.



Bala dikhoine. Bala ka bo5.

Count the coins. Count in 5s.



5 Ngwala mafokopalo o be o rarolle marara.

Write the number sentences and solve the problems.

 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

6

 Pedifatšo ya 7 ke ____. Double 7 is ____.	 Pedifatšo ya 4 ke ____. Double 4 is ____.	 Pedifatšo ya 9 ke ____. Double 9 is ____.
$7 + 7 = \underline{\quad}$	$4 + 4 = \underline{\quad}$	$9 + 9 = \underline{\quad}$
 Seripa sa 10 ke ____. Half of 10 is ____.	 Seripa sa 16 ke ____. Half of 16 is ____.	 Seripa sa 14 ke ____. Half of 14 is ____.



